



IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

O FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
ZA 2022. GODINU

Duvan a.d. Bijeljina

Banja Luka, maj 2023. godine

S A D R Ź A J

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA	3
BILANS STANJA	5
BILANS USPJEHA.....	10
BILANS TOKOVA GOTOVINE	14
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU	17
NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ	19-36

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Akcionarima i Upravnom odboru „Duvan“ a.d. Bijeljina

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja „Duvan“ a.d. Bijeljina (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju bilans stanja (izvještaj o finansijskom položaju) na dan 31. decembra 2022. godine, bilans uspjeha (izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu), izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine (izvještaj o tokovima gotovine) za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izvještaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima, finansijske pozicije Društva na dan 31.12.2022. godine i njene finansijske uspješnosti i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj.

Osnove za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odjeljku izvještaja koji je naslovljen *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja*. Mi smo nezavisni u odnosu na Društvo, u skladu sa *Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe* Odbora za međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj, i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih izvještaja za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih izvještaja u cjelini kao i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo iznijeli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih izvještaja, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo, ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

(nastavlja se)

(nastavak)

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih izvještaja

Naš cilj je sticanje uvjerenja u razumnoj mjeri o tome da finansijski izvještaji, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje.

Uvjerenje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjerenja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usljed kriminalne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao dio revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i odražavamo profesionalni skepticizam tokom revizije: Mi takođe:

Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima, nastalih usljed kriminalne radnje ili greške, osmišljavanje i obavljanje revizorskih postupaka koji su odgovarajući za te rizike i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizorskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat kriminalne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale usljed greške, zato što kriminalna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole. Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koja su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole Društva.

Vršimo procjenu primijenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.

Donosimo zaključak o adekvatnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti.

Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezanu objelodanjivanja u finansijskim izvještajima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se baziraju na revizorskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da Društvo prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.

Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izvještaja, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim izvještajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlaštenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizorske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

(nastavlja se)

(*nastavak*)

Takođe, dostavljamo licima ovlaštenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zatjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Od pitanja koja su saopštena licima ovlaštenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije. Partner u angažovanju na reviziji na osnovu kog je sastavljen ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Milan Kondić.

EF REVIZOR d.o.o.
Banja Luka, Gajeva broj 12
Datum: 10.05.2023. godine

Direktor
Stanić Nevenka, dipl. pravnik

Ovlašćeni revizor
Milan Kondić

BILANS STANJA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2022. godine

u KM

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka AOP-a	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (početno stanje)
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	A K T I V A					
	(A) STALNA IMOVINA	001	3.498.958	834.309	2.664.649	2.753.955
	(002+008+015+016+017+022+034)					
1	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002	0	0	0	0
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003	0	0	0	0
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004	0	0	0	0
012, dio 019	3. Goodwill	005	0	0	0	0
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006	0	0	0	0
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007	0	0	0	0
2	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	3.048.958	831.309	2.217.649	2.303.955
020, dio 029	1. Zemljište	009	390.960	0	390.960	390.960
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010	2.145.801	381.401	1.764.400	1.831.090
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011	512.197	449.908	62.289	81.905
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012	0	0	0	0
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013	0	0	0	0
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014	0	0	0	0
3	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015	100.000	3.000	97.000	100.000
4	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016	0	0	0	0
5	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017	0	0	0	0
050, dio 059	1. Šume	018	0	0	0	0
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019	0	0	0	0
052, 053 dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020	0	0	0	0
055, 056 i dio 059	5. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021	0	0	0	0
6	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	022	350.000	0	350.000	350.000
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023	0	0	0	0
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024	350.000	0	350.000	350.000
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025	0	0	0	0
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026	0	0	0	0
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027	0	0	0	0
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028	0	0	0	0
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029	0	0	0	0

dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	030	0	0	0	0
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031	0	0	0	0
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032	0	0	0	0
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033	0	0	0	0
07 i 08	OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034	0	0	0	0
9	(B) ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035	0	0	0	0
	(V) TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	036	4.610.762	556.436	4.054.326	3.530.528
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJEN (038 DO 043)	037	2.553.859	32.035	2.521.824	2.994.279
100 do 109	1. Zalihe materijala	038	1.137.325	25.038	1.112.287	549.106
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039	0	0	0	0
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040	32.390	0	32.390	2.394.722
130 do 139	4. Zalihe robe	041	54.065	6.997	47.068	43.480
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042	0	0	0	0
150 do 159	6. Dati avansi	043	1.330.079	0	1.330.079	6.971
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	044	2.056.903	524.401	1.532.502	536.249
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045	108.003	0	108.003	292.106
200, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	046	0	0	0	0
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047	105.432	0	105.432	144.940
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048	0	0	0	144.955
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049	0	0	0	0
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050	0	0	0	2.211
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051	2.571	0	2.571	0
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053+058+059+060)	052	1.819.841	524.401	1.295.440	119.250
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053	1.819.841	524.401	1.295.440	119.250
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054	0	0	0	0
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055	1.819.841	524.401	1.295.440	119.250
232, dio 238	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056	0	0	0	0
233, dio 238	g) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057	0	0	0	0
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058	0	0	0	0
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	059	0	0	0	0
214	2.4. Derivativna finansijska sredstva	060	0	0	0	0
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062+063)	061	97.230	0	97.230	124.893
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062	0	0	0	0
241 do 249	3.2. Gotovina	063	97.230	0	97.230	124.893
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064	31.829	0	31.829	0
280 do 289	5. Aktivna vremenska razgraničenja	065	0	0	0	0
	(G) BILANSNA AKTIVA (001+035+036)	066	8.109.720	1.390.745	6.718.975	6.284.483
880 do 888	(D) VANBILANSNA AKTIVA	067	240.315	0	240.315	102.559

BILANS STANJA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2022. godine

u KM

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka AOP-a	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5
	BILANSNA PASIVA A. KAPITAL (102-110+113-114+115+119+122-123+124-128+131)	101	5.224.174	5.380.133
29	I OSNOVNI KAPITAL (103+106+107+108+109)	102	4.951.658	4.951.658
300	1. Akcijski kapital (104+105)	103	4.951.658	4.951.658
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104	4.951.658	4.951.658
	1.2. Akcijski kapital - povlašćene (prioritetne) akcije	105	0	0
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106	0	0
304	3. Ulozi	107	0	0
305	4. Državni kapital	108	0	0
309	5. Ostali osnovni kapital	109	0	0
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111+112)	110	0	0
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111	0	0
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112	0	0
320	III EMISIONA PREMIJA	113	0	0
321	IV EMISIONI GUBITAK	114	0	0
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115	0	0
322	1. Zakonske rezerve	116	0	0
323	2. Statutarne rezerve	117	0	0
329	3. Ostale rezerve	118	0	0
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120+121)	119	1.059.833	1.059.833
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120	1.059.833	1.059.833
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121	0	0
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122	0	0
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123	0	0
34	IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124	0	0
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit iz ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125	0	0
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126	0	0
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127	0	0
35	X GUBITAK (129 + 130)	128	787.317	631.358
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina/Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129	631.358	396.145
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine/Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130	155.959	235.213
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131	0	0

	(B) DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133+137+145)	132	0	212.051
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 DO 136)	133	0	0
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134	0	0
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135	0	0
401, 402, 403, dio 409	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136	0	0
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137	0	212.051
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138	0	0
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139	0	212.051
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140	0	0
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141	0	0
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142	0	0
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143	0	0
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144	0	0
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145	0	0
407	(V) ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146	0	0
42 do 49	(G) KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA (148+155+161+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168)	147	1.494.801	692.299
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148	52.096	0
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149	0	0
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150	52.096	0
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151	0	0
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152	0	0
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153	0	0
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154	0	0
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155	228.612	46.039
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156	195.583	0
431	2.2. Dobavljači - povezana pravna lica	157	0	0
432, 433 i 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158	33.029	46.039
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159	0	0
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160	0	0
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161	0	0
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162	0	0
460 do 468	5. Druge obaveze	163	0	94
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164	0	37.983
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165	651	1.462
481	8. Obaveze za porez na dobitak	166	0	0
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167	0	0
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168	1.213.442	606.721
	(D) POSLOVNA PASIVA (101+132+146+147)	169	6.718.975	6.284.483
890 do 898	(Đ) VANBILANSNA PASIVA	170	240.315	102.559

Potpisano u ime Društva
v.d. direktor
Čedo Gotovčević

BILANS USPJEHA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)
od 01.01. do 31.12.2022. godine

u KM

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka AOP-a	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	(A) POSLOVNI PRIHODI I RASHODI			
	I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+214-215+216-217+218)	201	2.691.595	1.789.438
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202	2.134.535	1.405.255
600, dio 605	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203	0	0
601, 602, 603, dio 605	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204	1.256.093	1.028.628
604, dio 605	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205	878.442	376.627
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206	2.983.632	2.210.252
610, dio 615	a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207	0	46.093
611, 612, 613, dio 615	b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208	1.036.356	2.164.159
614, dio 615	v) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209	1.947.276	0
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210	0	0
620, dio 625	a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211	0	
621, 622, 623, dio 625	b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212	0	
624, dio 625	v) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213	0	
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214	0	0
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215	2.450.277	1.878.394
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216	0	0
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217	0	0
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218	23.705	52.326
	II POSLOVNI RASHODI			
	(220+221+222+223+226+227+234+235+236)	219	3.042.889	2.331.895
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodate robe	220	1.237.483	1.010.410
510 do 512	2. Troškovi materijala	221	636.088	268.633
513	3. Troškovi goriva i energije	222	15.485	18.979
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224+225)	223	361.122	332.329
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224	293.520	328.428
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225	67.602	3.901
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226	37.207	45.964
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228+233)	227	704.327	614.684
540	6.1. Troškovi amortizacije (229 do 232)	228	97.606	113.437
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229	94.606	113.437
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230	3.000	
dio 540	v) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231	0	
dio 540	g) Amortizacija ostalih sredstava	232	0	
541	6.2. Troškovi rezervisanja	233	606.721	501.247
55, osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234	43.006	32.177
555	8. Troškovi poreza	235	7.852	8.719
556	9. Troškovi doprinosa	236	319	0

	(B) POSLOVNI DOBITAK (201-219)	237	0	0
	(V) POSLOVNI GUBITAK (219-201)	238	351.294	542.457
66	(G) FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239	44.542	250.547
660, 661	1. Prihodi od kamata	240	36.678	18.926
662	2. Pozitivne kursne razlike	241	0	0
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242	0	0
669	4. Ostali finansijski prihodi	243	7.864	231.621
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244	6.795	51.515
560, 561	1. Rashodi kamata	245	6.795	51.515
562	2. Negativne kursne razlike	246	0	0
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247	0	0
569	4. Ostali finansijski rashodi	248	0	0
	(D) DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237+239-244) ili (239-244-238)	249	0	0
	(D) GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238+244-239) ili (244-239-237)	250	313.547	343.425
67	(E) OSTALI DOBICI I GUBICI I. OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251	174.430	116.453
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252	377	1.101
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253	0	0
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	254	0	0
673, 573 neto prikaz	4. Neto dobici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255	0	0
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256	0	0
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobici po osnovu prodaje materijala	257	103.048	115.314
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	258	9.917	0
677, 679	8. Ostali prihodi i dobici	259	61.088	38
678, 577	9. Neto dobici od derivativnih finansijskih instrumenata	260	0	0
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261	16.692	1.460
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262	0	132
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	263	0	0
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu prodaje bioloških sredstava	264	0	0
573, 673 neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265	0	0
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266	0	0
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267	0	0
576	7. Manjkovi	268	0	0
577, 678 neto prikaz	9. Neto gubici od derivativnih finansijskih instrumenata	269	0	0
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270	16.692	1.328
	(Ž) DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251-261)	271	157.738	114.993
	(Z) GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261-251)	272	0	0
68	(I) PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273	275	0
dio 68	1. Neto dobici od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274	275	0

680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275	0	0
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276	0	0
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277	0	0
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278	0	0
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279	275	0
688, dio 689, 588, dio 589 neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280	0	0
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281	0	0
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282	0	0
686, 585 neto prikaz	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283	0	0
687, 587 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284	0	0
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285	0	0
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286	0	4.807
0	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287	0	4.807
580, 680	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288	0	0
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289	0	0
582, 682	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290	0	0
583, 683	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstva koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291	0	0
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292	0	4.807
588, dio 589, 688, dio 689	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293	0	0
0	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294	0	0
584, 684	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295	0	0
586, 686	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296	0	0
587, 687 neto prikaz	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297	0	0
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298	0	0
	(J) DOBITAK PO OSNOVU VRIJEDNOSTI USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273-286)	299	275	0
	(K) GUBITAK PO OSNOVU VRIJEDNOSTI USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286-273)	300	0	4.807

690 i 691	(L) Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301	0	331
590 i 591	(Lj) Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302	424	2.305
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303		
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304		
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305	2.910.842	2.156.769
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306	3.066.800	2.391.982
	(M). DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	307	0	0
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)			
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	308	155.958	235.213
	(N) TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	309		
721	1. Poreski rashodi perioda			
	2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)	310	0	0
722	2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311		
724	2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312		
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313	0	0
723	3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314		
725	3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315		
	(Nj) NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA			
	1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0	316	0	0
	2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0	317	155.958	235.213
726	O. Međuidivende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318		
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319		
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320		
	Obična zarada po akciji	321		
	Razrijeđena zarada po akciji	322		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323	9	11
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324	9	11

IZVJEŠTAJ
o ostalim dobitima i gubicima u periodu
od 01.01. do 31.12.2022. godine

Oznaka pozicije	POZICIJA	Oznaka AOP-a	Iznos	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	(A) NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA	400	-155.958	-235.213
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 402 + 403 \pm 404 \pm 405 - 406 + 407$)	401	0	0
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402		
Promjena na 331	1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")	403		
	1.3 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404		
	1.4 Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405		
Promjena na 339, dio	1.5 Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406		
	1.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha ($\pm 409 \pm 410 \pm 411 \pm 412 \pm 413 \pm 414$)	408	0	0
Promjena na 330	2.1 Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409		
Promjena na 332 i 333	2.2 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410		
Promjena na 339, dio	2.3 Aktuarski dobiti/(gubici) od planova definisanih primanja	411		
	2.4 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412		
Promjena na 339, dio	2.5 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413		
	2.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414		
	(B) OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU ($\pm 401 \pm 408$)	415	0	0
	(V) UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400 ± 415)	416	-155.958	-235.213
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417		
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418		

BILANS TOKOVA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine

u KM

POZICIJA	Oznaka AOP-a	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
(A) TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (502 do 505)	501	2.910.842	2.156.769
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502	1.036.356	1.737.112
2. Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503	0	0
3. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504	2.000	143.447
4. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505	1.872.486	276.210
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506	2.778.550	2.034.013
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507	2.437.382	1.661.344
2. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508	0	0
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509	6.787	51.490
4. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	510	331.810	318.968
5. Odlivi po osnovu poreza na dobit	511	2.571	2.211
6. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512	0	0
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501-505)	513	132.292	122.756
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (505-501)	514	0	0
(B) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)	515	0	0
1. Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516	0	0
2. Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517	0	0
3. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518	0	0
4. Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519	0	0
5. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520	0	0
6. Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521	0	0
7. Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522	0	0
8. Prilivi od finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523	0	0
9. Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524	0	0
10. Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525	0	0
11. Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526	0	0
12. Prilivi po osnovu kamata	527	0	0
13. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528	0	0
14. Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529	0	0
15. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	530	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531	0	0
1. Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532	0	0
2. Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533	0	0
3. Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534	0	0
4. Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535	0	0

5. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536	0	0
6. Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537	0	0
7. Odlivi po osnovu finansijskih sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538	0	0
8. Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539	0	0
9. Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540	0	0
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531-515)	543	0	0
(V) TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)	544	0	0
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545	0	0
2. prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546	0	0
3. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547	0	0
4. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548	0	0
5. Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata	549	0	0
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550	0	0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551	159.955	0
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552	0	0
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553	70.869	0
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554	89.086	0
4. Odlivi po osnovu lizinga	555	0	0
5. Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556	0	0
6. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557	0	0
7. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558	0	0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544-551)	559	0	0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551-544)	560	159.955	0
(G) UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+515+544)	561	2.910.842	2.156.769
(D) UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506+531+551)	562	2.938.505	2.034.013
(Đ) NETO PRILIV GOTOVINE (561-562)	563	0	122.756
(E) NETO ODLIV GOTOVINE (562 - 561)	564	27.663	0
(Ž) GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565	124.893	2.137
(Z) POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566	0	0
(I) NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567	0	0
(J) GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565+563-564+566-567)	568	97.230	124.893

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine

u KM

VRSTE PROMJENE NA KAPITALU	KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG DRUŠTVA									UDJELI KOJI NEMAJU KONTROLU (MANJINSKI INTERES)	UKUPNI KAPITAL
	Oznaka AOP-a	Akcijski kapital - vlasnički udjeli	Emisiona premija	Rezerve	Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu	Revalorizacione rezerve za finansijska sredstva vrednovana po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Ostale revalorizacione rezerve	Akumulirana neraspoređena dobit/(nepokriveni gubitak)	UKUPNO (3+4+5+6+-7+-8+-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Stanje na dan 01.01.2021. godine	901	4.951.658	0	0	1.059.833	0	0	(631.358)	5.380.133	0	5.380.133
2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Efekti ispravke grešaka	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ponovno iskazano stanje na dan 01.01.2021. godine (901±902±903)	904	4.951.658	0	0	1.059.833	0	0	(631.358)	5.380.133	0	5.380.133
5. Dobit/(gubitak) za godinu	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Ostali ukupni rezultat za godinu	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ukupan dobit/gubitak 01.01.2021. godine (±905±906)	907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	909								0	0	0
10. Objavljenje dividende	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Ostale promjene	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Stanje na dan 31.12.2021. godine/01.01.2022. godine (904±907±908-909-910±911±912)	913	4.951.658	0	0	1.059.833	0	0	(631.358)	5.380.133	0	5.380.133
14. Efekti promjena u računovodstvenim politikama	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Efekti ispravke grešaka	915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Ponovno iskazano stanje na dan 01.01.2022. godine (913±914±915)	916	4.951.658	0	0	1.059.833	0	0	(631.358)	5.380.133	0	5.380.133
17. Dobit/(gubitak) za godinu	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ostali ukupni rezultat za godinu	918	0	0	0	0	0	0	(155.959)	(155.959)	0	(155.959)
19. Ukupan dobit/gubitak 31.12.2022. godine (±917±918)	919	0	0	0	0	0	0	(155.959)	(155.959)	0	(155.959)
20. Emisija akcijskog kapitala i drugi oblici povećanja kapitala	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Sticanje sopstvenih akcija i drugi oblici smanjenja kapitala	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Objavljenje dividende	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Drugi oblici raspodjele dobiti i pokriće gubitka	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Ostale promjene	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Stanje na dan 31.12.2022. godine (916±919±920-921-922±923±924)	925	4.951.658	0	0	1.059.833	0	0	(787.317)	5.224.174	0	5.224.174

NAPOMENE UZ IZVJEŠTAJ

PRAVNI I DRUGI OSNOVI

1.1. Reviziju smo izvršili u skladu sa ugovorom broj 01-269/2022 od 22.06.2022. godine.

1.2. Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih izvještaja su:

1. Čedo Gotovčević, v.d. direktor
2. Aleksandra Savić-Mihajlović, šef računovodstva
3. Milena Tomić, glavni knjigovođa
4. Jasenka Pljucić, sertifikovani računovođa.

Na osnovu ugovora od 01.04.2017. godine i Aneksa ugovora od 30.06.2017. godine, o pružanju računovodstveno-finansijskih usluga između Društva (Korisnik usluga) i Agencije „Konto i fin“ d.o.o. Bijeljina za knjigovodstvene i druge usluge, koga zastupa Jasenka Pljucić (Davalac usluga), Davalac usluga se obavezuje da će sve ugovorene poslove obavljati u skladu sa važećim zakonskim propisima, uredbama i odlukama iz oblasti knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova, a na osnovu dokumentacije date na uvid od strane Korisnika usluge.

1.3. Dokumentacija revizije su finansijski izvještaji Društva (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans novčanih tokova, izvještaj o promjenama na kapitalu) bruto bilans, popisne liste, odluke organa upravljanja i rukovođenja, poslovna dokumentacija, izvještaji, zapisnici o kontroli, normativna akta, izvod iz sudskog registra, drugi dokazi i objašnjenja koja su revizoru stavljena na raspolaganje.

1.4. Dokumentaciju i podatke prezentovala nam je Milena Tomić, glavni knjigovođa.

1.5. Finansijsko knjigovodstvo vodi se preko programa za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promjena. Knjigovodstvo u Društvu vodi se prema formiranim načelima urednog knjigovodstva.

1.6. Interna kontrola nije organizovana kao poseban organizacioni dio, dok se interna kontrola odvija u skladu sa neophodnim uputstvima i procedurama, kao i autokontrolama prema opisima radnih mjesta.

2. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Društvo za proizvodnju, otkup i obradu duvana „DUVAN“ Bijeljina (u daljem tekstu: Društvo), koje danas posluje kao akcionarsko društvo, pravni je sljedbenik specijalizovane zemljoradničke zadruge, osnovane 1989. godine.

Upis organizovanja i usklađivanja akata Društva kod nadležnog registracionog suda izvršen je Rješenjem broj 059-0-Reg-11-000 484 od 14.09.2011. godine.

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj 059-0-Reg-17-000 234 od 08.03.2017. godine upisana je promjena lica ovlašćenog za zastupanje, pa je umjesto Svetozara Mihajlovića, kao lice ovlašćeno za zastupanje, direktor, upisan Čedo Gotovčević, iz Bijeljine. Vlasnička transformacija započeta je upisom internih dionica radnika 1991. godine, na osnovu Zakona o društvenom kapitalu, a nastavak procesa privatizacije uslijedio je po završetku rata, u skladu sa Zakonom o privatizaciji društava Republike Srpske.

Promjena oblika svojine u akcionarsko društvo upisana je 31.07.2001. godine kod Osnovnog suda u Bijeljini, pod brojem Fi-585/01, sa strukturom vlasništva: vaučer ponuda 39,30%, interni dioničari 28,54%, državni kapital 21,44%, penzioni fond 7,15% i Fond za restituciju 3,57%. U postupku javnog nadmetanja 30.09.2002. godine radnici Društva otkupili su preostali dio (1.746.100 KM) državnog kapitala za 546.201 KM (učesće akcija od 21,44%).

Društvo je kao emitent upisano kod Komisije za hartije od vrijednosti 12.04.2002. godine, sa registarskim brojem: 04-284-309, uključujući izmjene izvršene po Rješenju broj Fi-811/03 od 25.02.2004. godine po kome je upisano smanjenje osnovnog kapitala Društva, smanjenjem broja akcija.

Prema Obavještenju Centralnog registra hartija od vrijednosti račun Društva, kao emitenta je: 1582130, a akcije nose lokalnu oznaku: DUVN-R-A. Broj registrovanih akcija je 4.951.658, što pri nominalnoj vrijednosti jedne akcije od 1,00 KM čini ukupnu vrijednost kapitala 4.951.658 KM.

U skladu sa Zakonom o duvanu, u 2014. godini od nadležnog Ministarstva Društvo je obezbijedilo odobrenje za proizvodnju duvana u vlastitoj režiji i obavljanje djelatnosti obrade duvana u prostorijama u sjedištu Društva (Rješenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj 12.03.6-330-3002/14 od 29.08.2014. godine i Rješenje broj 12.03.6-330-2272/14 od 30.10.2014. godine).

Proizvodnja duvana se uglavnom organizuje kod poljoprivrednih proizvođača (na oko 220 ha) na osnovu ugovora o proizvodnji, otkupu i isporuci sirovog duvana, a organizuje se i vlastita proizvodnja na zakupljenim površinama (14 ha) u neposrednoj blizini sjedišta Društva.

Obaveza Društva je da otkupi sve količine proizvedenog duvana od kooperanata po unaprijed utvrđenim cijenama. Takođe je ugovorna obaveza Društva da nabavi repromaterijal, zaštitna sredstva i gorivo za proizvodnju i sušenje duvana i ustupi ih kooperantima.

Zavisno od finansijskih mogućnosti u određenoj fazi proizvodnje duvana Društvo isplaćuje i novčane avanse, pod bankarskim uslovima za kamatu. Kooperanti se nalaze na području okolnih semberskih sela, gdje su locirane i parcele na kojima se gaji duvan. U saradnji sa kooperantima osigurava se proizvodnja duvana od rizika tako da su usjevi zaštićeni od eventualnih šteta koje mogu nastati usljed njihovog nastanka.

Manji dio otkupljenog duvana prodaje se u sirovom stanju, dok se veći dio dorađuje i prodaje na domaćem i stranom tržištu. Pored proizvodnje i prodaje duvana Društvo se bavi prometom cigareta na veliko i malo, koje dijelom uzima u kompenzaciju za duvan. Društvo ima i registrovanu djelatnost trgovine na veliko i malo različitim robama, prevoz robe u drumskom saobraćaju, istraživanje tržišta i javnog mnjenja i drugo.

Organi Društva su:

1. Skupština,
2. Upravni odbor i
3. Direktor.

Sjedište Društva: Stefana Dečanskog broj 125, Bijeljina

Šifra osnovne djelatnosti: 01.15 – Gajenje duvana

Matični broj: 1254421

JIB: 4400362960005

Broj zaposlenih radnika u 2022. godini po osnovu stanja na kraju mjeseca je 9.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Polaznu osnovu za sastavljanje finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu čine računovodstvene politike, koje je usvojio Upravni odbor Društva, a odnose se na priznavanje, mjerenje i procjenjivanje pojedinačnih pozicija sredstava, obaveza, prihoda i rashoda Društva. Pod računovodstvenim politikama podrazumijevaju se posebna načela, osnovi, konvencije, pravila i prakse koje je usvojilo Društvo za pripremanje i prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI.

Osnovne računovodstvene politike koje su primjenjivane pri sastavljanju i prezentaciji finansijskih izvještaja za 2022. godinu su sljedeće:

3.1. *Politika prihoda*

Priznavanje prihoda se vrši na akrealnoj (obračunskoj) osnovi, nezavisno od vremena naplate. Prihodi od prodaje duvana se evidentiraju po fakturnoj vrijednosti, umanjenoj za sve eventualno odobrene popuste (za avansno plaćanje, količinske rabate i slično) odnosno uvažene reklamacije u skladu sa ugovorenim kvalitetom, uz isključenje poreza na dodatu vrijednost (za područje BiH). Prihodi se evidentiraju po tržištima, u zavisnosti gdje se obezbjeđuje plasman (u zemlji i inostranstvu).

Dobici predstavljaju stavke koje zadovoljavaju definiciju prihoda i mogu, ali ne moraju da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti Društva. Dobici predstavljaju povećanja ekonomskih koristi i kao takvi po svojoj prirodi nisu različiti od prihoda. Dobici se iskazuju na neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće rashode.

Prihodi od kamata se knjiže u korist obračunskog perioda na koji se odnose.

Prihod od poslovnog zakupa se priznaje ravnomjerno tokom trajanja višegodišnjeg zakupa. Prihodi od donacija se odlažu i priznaju u bilansu uspjeha u toku perioda potrebnog da bi parirali troškovima koje treba nadoknaditi. U posebnim slučajevima prihodi mogu nastati i po osnovu ukidanja obaveza.

3.2. *Politika rashoda*

Rashodi se priznaju u stvarno nastalom iznosu, po načelu nastanka poslovnog događaja nezavisno od momenta plaćanja računa.

Rashodi obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva, finansijske rashode i gubitke.

Troškovi koji proističu iz uobičajenih aktivnosti Društva uključuju rashode direktnog materijala i robe i druge poslovne rashode: troškovi ostalog materijala, proizvodne usluge, amortizacija, nematerijalni troškovi, porezi i doprinosi nezavisni od rezultata, bruto zarade i ostali lični rashodi.

Troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod perioda, bez obzira kako se koriste pozajmljena sredstva. Gubici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju rashoda i mogu, ali ne moraju da proisteknu iz uobičajenih aktivnosti Društva. Tiču se smanjenja ekonomskih koristi i kao takvi nisu po svojoj prirodi različiti od drugih rashoda.

Kada se gubici priznaju u bilansu uspjeha, prikazuju se posebno, zbog toga što je saznanje o njima korisno pri donošenju ekonomskih odluka. Obično se priznaju na neto osnovi, nakon umanjenja za odgovarajuće prihode.

Preračunavanje deviznih iznosa

Sve pozicije sredstava i obaveza u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju se u njihovu protivvrijednost u KM po zvaničnom srednjem kursu Centralne banke BiH, važećem na dan bilansa stanja.

Poslovne promjene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preračunavaju se u konvertibilne marke po zvaničnom srednjem kursu CB BiH, važećem na dan svake promjene. Nastale pozitivne i negativne kursne razlike evidentiraju se u prebijenom iznosu kao efekti finansiranja, kroz bilans uspjeha, u korist ili na teret tekućeg perioda.

Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema (NPO) su sredstva čiji je očekivani korisni vijek upotrebe duži od godine dana. Ova grupa stalnih sredstava Društva (zemljište, objekti i oprema) se početno mjeri po nabavnoj vrijednosti, a naknadni izdaci se priznaju samo u slučaju poboljšanja stanja sredstava iznad njihovog prvobitno procijenjenog standardnog učinka. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača uvećana za troškove nastale stavljanjem osnovnog sredstva u upotrebu, pod uslovom da se isti mogu pouzdano izmjeriti. U nabavnu vrijednost, odnosno cijenu koštanja NPO uključuju se i troškovi kamata koji su nastali po osnovu izgradnje ili nabavke tih sredstava (do momenta stavljanja u upotrebu) ako su ispunjeni uslovi za primjenu dopuštenog alternativnog postupka iz *MRS 23-Troškovi pozajmljivanja*.

Nakon početnog priznavanja sredstva se vode po nabavnoj vrijednosti, umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i ukupne akumulirane gubitke zbog obezvređenja. U skladu sa *MRS 36-Obezvređenje sredstava* obaveza rukovodstva Društva je da godišnje pregleda i koriguje imovinu/sredstva za bilo koji iznos obezvređenja, poredeći knjigovodstvenu vrijednost sredstava sa vrijednošću ponovne nabavke.

Obračun amortizacije za dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, vrši se na osnovu utvrđenog vijeka upotrebe i stopama amortizacije prema "Pravilniku o nomenklaturi osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja i stopama amortizacije („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 45/16).

Amortizacija u toku godine se obračunava počevši od narednog mjeseca od datuma nabavke osnovnog sredstva, primjenom proporcionalnih stopa obračuna, uz mogućnost promjene metoda, koja se mora objelodaniti. U zavisnosti od korisnog vijeka trajanja stope amortizacije iznose:

	Godine trajanja	Amortizacija u %
o Građevinski objekti	10-77	1,3-10
o Sušare	10	10
o Namještaj	8-10	10-12,5
o Motorna vozila	6,5	15,5
o Kompjuteri	5	20
o Ostala nepomenuta sredstva	5-14	7-20

Rukovodstvo Društva smatra da primijenjene stope amortizacije realno prikazuju ekonomsko svrsishodni vijek korišćenja osnovnih sredstava. Shodno propisima, Društvo ne vrši obračun amortizacije za zemljište i investicije u toku.

Dobici ili gubici, koji proisteknu iz prodaje ili rashodovanja nekretnina, postrojenja i opreme utvrđuju se kao razlika između procijenjenih neto priliva i iskazane vrijednosti sredstava i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspjeha.

Investicione nekretnine

Investiciona nekretnina je nekretnina (zemljište ili objekat ili dio objekta ili oboje) koju drži vlasnik (ili korisnik lizinga) u cilju ostvarivanja prihoda od zakupnine ili porasta vrijednosti kapitala ili i jednog i drugog, a ne za:

-korišćenje u proizvodnji ili nabavci dobara ili usluga ili u administrativne svrhe ili

-prodaju u redovnom toku poslovanja.

Priznavanje investicionih nekretnina vrši se u skladu sa MRS 40.

Investiciona nekretnina se inicijalno odmjerava po nabavnoj vrijednosti/cijeni koštanja.

Nakon početnog priznavanja, Društvo investicione nekretnine odmjerava metodom nabavne vrijednosti, odnosno sve svoje investicione nekretnine naknadno odmjerava u skladu sa MRS 16 za taj metod.

Dugoročni finansijski plasmani

Ostali dugoročni plasmani, odobreni proizvođačima duvana početno se priznaju po njihovoj nabavnoj vrijednosti, uzevši u obzir i troškove transakcija.

Ispravka plasmana se vrši u visini procijenjenih gubitaka, koje utvrđuje komisija formirana u Društvu, na teret rezultata tekućeg perioda. Direktno se otpisuju potraživanja za plasmane po konačnim sudskim presudama, a za ostale se koriste računi ispravke vrijednosti. Iznosi korekcija uključuju se u gubitak perioda.

Zalihe

Zalihe robe se vrednuju po nabavnoj vrijednosti, iz koje su isključeni rabati i drugi popusti dobavljača. Roba u prodajnim objektima na veliko i na malo iskazuje se po prodajnim cijenama. Obračun ostvarenog dijela razlike u cijeni prilikom svođenja zaliha robe na nabavnu cijenu vrši se na nivou grupe robe koja se nalazi u istom prodajnom objektu.

Zalihe materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara, evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti, u koju su uključeni svi zavisni troškovi, a oduzeti popusti. Nabavnu vrijednost ili cijenu koštanja zaliha čine svi troškovi nabavke, troškovi proizvodnje (konverzije) i drugi nastali troškovi neophodni za dovođenje zaliha na njihovo sadašnje mjesto i stanje.

Obračun izlaza (utroška) zaliha materijala, vrši se po metodi prosječne ponderisane cijene. Ustupanje materijala proizvođačima duvana vrši se u skladu sa ugovorima.

Prilikom izdavanja u upotrebu alat i inventar se otpisuju 100%.

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda mjere se po cijeni koštanja, odnosno po neto prodajnoj vrijednosti, ako je niža. Izlazna cijena sirovog duvana koji se daje u dalju preradu obračunava se po otkupnoj cijeni u koju su uključeni manipulativni troškovi ili po neto prodajnoj cijeni ako je niža. Otkupna cijena je predmet ugovaranja sa proizvođačima.

Troškovi proizvodnje (konverzije) zaliha obuhvataju troškove koji su direktno povezani sa jedinicama proizvoda, kao što je direktna radna snaga. Oni takođe obuhvataju sistematsko dodjeljivanje fiksnih i promjenljivih režijskih troškova koji nastaju prilikom utroška materijala za proizvodnju gotovih proizvoda.

Za oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima vrši se odgovarajuća ispravka vrijednosti ili se otpisuju u cjelini.

Kratkoročna potraživanja i plasmani

Potraživanja i plasmani sa rokom dospjeća do godine dana (uključujući i dio dugoročnih plasmana koji dopijevaju u tom roku) mjere se po nominalnoj vrijednosti iz originalne fakture i druge vjerodostojne dokumentacije.

Kratkoročna potraživanja obuhvataju potraživanja od kupaca po osnovu prodaje proizvoda, robe i usluga, zatim, potraživanja od države, zaposlenih i ostala potraživanja iz poslovnih odnosa.

Potraživanja od kupaca inicijalno izražena u stranoj valuti preračunavaju se u izvještajnu valutu po kursu na dan bilansiranja.

Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrijednosti, oročene depozite i ostale kratkoročne plasmane sa rokom dospjeća do godine dana.

Ostali kratkoročni plasmani proizvođačima duvana uključuju iznose u novcu i repromaterijalu, uvećane za obračunate kamate, u skladu sa ugovorima.

Umanjenja potraživanja i plasmana se vrše do njihove procijenjene vrijednosti koja može da se povрати, a iznos gubitka koriguje rezultat tekućeg perioda.

Gotovina i ekvivalenti gotovine

Gotovina i gotovinski ekvivalenti uključuju gotovinu u blagajni, novac na žiro računu/ depozite kod komercijalnih banaka, te ostala visokolikvidna sredstva koja se mogu brzo konvertovati u poznate iznose gotovine, uz beznačajan rizik od promjene vrijednosti. Novčana sredstva se iskazuju u nominalnim iznosima i izražena su u konvertibilnim markama, uključujući protivvrijednost deviznih iznosa.

Porezi i doprinosi

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porez na dobit u Republici Srpskoj. Stopa poreza od 10% obračunava se na dobit iskazanu u godišnjoj poreskoj prijavi.

Dobit iskazana u poreskoj prijavi obuhvata dobit iskazanu u bilansu uspjeha, uključujući usklađivanja prihoda i rashoda po Zakonu i Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit. Izvještavanje o porezu na dobit zasniva se na modelu odloženih poreza.

Porez na dodatu vrijednost se plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost, koji je u primjeni od 01.01.2006. godine.

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata predstavljaju plaćanja prema važećim republičkim i opštinskim propisima, i iskazuju se u okviru ostalih rashoda.

Naknade zaposlenima

U skladu sa važećim propisima Društvo je obavezno da plaća doprinose javnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih.

Primanja zaposlenih se obračunavaju kao obaveze i priznaju kao rashod perioda na koji se odnose, u visini na koju zaposleni imaju pravo u skladu sa Pravilnikom o radu i ugovorima, nezavisno da li je isplata izvršena do kraja obračunskog perioda.

U slučaju kada je iznos osnovne plate radnika ispod iznosa najniže plate u Republici Srpskoj, radniku se isplaćuje najniža plata utvrđena Opštim kolektivnim ugovorom. Naknade za ishranu u toku rada, prevoz, dnevnice za službena putovanja i druge naknade vezane za rad, obračunavaju se u skladu sa Pravilnikom o radu Društva.

Društvo je u obavezi da isplaćuje i jubilarne nagrade u visini između jedne do tri prosječne mjesečne plate Društva, u zavisnosti od broja godina koje je zaposleni proveo u Društvu (za 10 godina-jedna, za 20 godina - dvije i za 30 godina - tri prosječne plate).

Pored toga, Društvo je u obavezi da isplati otpremnine zaposlenima prilikom odlaska u penziju u visini trostruke plate, obračunate u skladu sa Pravilnikom o radu. Za obračunate otpremnine vrše se rezervisanja.

Finansijske obaveze

Finansijske obaveze se mjere po nominalnoj vrijednosti, koja podrazumijeva poštnu vrijednost nadoknade, koja je primljena za nju. Nakon početnog priznavanja finansijske obaveze se mjere u iznosu po kome je obaveza početno priznata umanjena za otplate glavnice, uvećana za iznose kapitalizovanih kamata i umanjena za bilo koji otpis odobren od strane povjerioca.

Obaveze po osnovu kamata na finansijske obaveze se evidentiraju na teret finansijskih rashoda u periodu na koji se odnose i prikazuju u okviru ostalih kratkoročnih obaveza.

Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada Društvo ispuni obavezu ili kada je obaveza plaćanja ukinuta ili je istekla, na osnovu odredbi ugovora.

Smanjenje obaveza po osnovu zakona, vanparničnog poravnanja i slično vrši se direktnim otpisivanjem.

Primjena računovodstvenih politika

Društvo je u obavezi da dosljedno primjenjuje računovodstvene politike utvrđene internim Pravilnikom za sve značajnije stavke, odnosno kada izostavljanje ili netačno prikazivanje neke informacije može uticati na odluke ili procjene korisnika finansijskih izvještaja.

Promjena je dozvoljena samo ako se promijeni neki MRS/MSFI ili je promjena računovodstvenih politika jedini način da se ne ugrozi pouzdanost i relevantnost informacija o efektima transakcija/poslovnih događaja na finansijsko stanje, finansijski rezultat, novčane tokove i promjene na kapitalu.

Promjena računovodstvenih politika ne smije da ugrozi uporedivost finansijskih izvještaja kroz vrijeme zbog čega je poželjna njihova retrospektivna primjena.

Računovodstvene procjene

Računovodstvene procjene podrazumijevaju rasuđivanje i radnje zasnovane na posljednjim raspoloživim, pouzdanim informacijama za stavke koje se ne mogu precizno odmjeriti već samo procjenjivati (sumnjiva i sporna potraživanja, zastarjelost zaliha, fer vrijednost sredstava ili obaveza, stepen završenosti objekata, vijek trajanja sredstava, obaveze za garancije, itd).

Promjene procjena se vezuju za nove okolnosti na kojima se zasniva procjena, pri čemu se revidiranje procjene ne odnosi na prethodne periode i ne predstavlja ispravku greške.

Ispravke grešaka

Ispravka naknadno ustanovljenih materijalno značajnih grešaka vrši se preko računa neraspoređene dobiti iz ranijih godina, odnosno neraspoređenog gubitka ranijih godina na način utvrđen prema *MRS-8*.

Naknadno ustanovljene greške koje nisu materijalno značajne ispravljaju se na teret rashoda, odnosno u korist prihoda u kome su identifikovane.

Korektivni i nekorektivni događaji

Pri računovodstvenom obuhvatanju i objavljivanju poslovnih događaja, uključuju se i poslovni događaji nastali u periodu između datuma izvještavanja (31. decembra) i datuma odobrenja finansijskih izvještaja od strane Upravnog odbora.

U slučaju da se utvrdi da događaji nakon datuma izvještavanja pružaju dokaze o okolnostima koje su postojale i na datum izvještavanja potrebno je da Društvo koriguje iznose priznate u svojim finansijskim izvještajima ili da prizna stavke koje nisu prethodno bile priznate.

Nekorektivni događaji ne utiču na stanje na dan bilansiranja, jer ukazuju na aktivnosti nastale nakon datuma izvještavanja, ali se trebaju objaviti u finansijskim izvještajima.

4. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

4.1. Nekretnine, postrojenja i oprema

u KM

Opis	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja i oprema	Ukupno
Nabavna vrijednost:				
Stanje na početku godine	390.960	2.145.801	511.598	3.048.359
Povećanja:	0	0	9.750	9.750
Nove nabavke	0	0	9.750	9.750
Procjena i revalorizacija	0	0	0	0
Smanjenja:	0	0	9.150	9.150
Rashod, prodaja i drugo	0	0	9.150	9.150
Stanje na kraju godine	390.960	2.145.801	512.198	3.048.959
Kumulirana ispravka vrijednosti:				
Stanje na početku godine	0	314.711	429.693	744.404
Povećanja:	0	66.690	27.916	94.607
Amortizacija	0	66.690	27.916	94.607
Procjena/obezvredenje	0	0	0	0
Smanjenja:	0	0	7.701	7.701
Kumulirana ispravka u otuđenju	0	0	7.701	7.701
Stanje na kraju godine	0	381.401	449.909	831.310
Neto sadašnja vrijednost:				
31.12.2022. godine	390.960	1.764.400	62.289	2.217.649
Neto sadašnja vrijednost:				
31.12.2021. godine	390.960	1.831.090	81.905	2.303.955

Povećanje vrijednosti postrojenja i opreme (9.750 KM) odnosi se na nabavku opreme koja se koristi u poslovne svrhe Društva, dok se smanjenje odnosi na isknjižavanje nabavne vrijednosti prodane opreme. Na osnovu uvida u List nepokretnosti broj 4732/4 od 22.04.2021. godine utvrdili smo da je u listu V tereti i ograničenja upisana uknjižba založnog prava na nekretninama upisanim u A i A1 listu k.o. Bijeljina 1, radi obezbjeđenja novčanih potraživanja banaka.

4.2. Investicione nekretnine

Opis	Vlastiti i zakupljeni građevinski objekti	Ukupno
Nabavna vrijednost:		
Stanje na početku godine	100.000	100.000
Povećanja:	0	0
Nove nabavke	0	0
Procjena i revalorizacija	0	0
Smanjenja:	0	0
Rashod, prodaja i drugo	0	0
Stanje na kraju godine	100.000	100.000
Kumulirana ispravka vrijednosti:		
Stanje na početku godine	0	0
Povećanja:	3.000	3.000
Amortizacija	3.000	3.000
Procjena/obežvredenje	0	0
Smanjenja:	0	0
Kumulirana ispravka u otuđenju	0	0
Stanje na kraju godine	3.000	3.000
Neto sadašnja vrijednost:		
31.12.2022. godine	97.000	97.000
Neto sadašnja vrijednost:		
31.12.2021. godine	100.000	100.000

Investicione nekretnine (97.000 KM) odnose se na građevinski objekat koji je izdat u zakup.

4.3. Dugoročni finansijski plasmani

u KM

Opis	Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	Ukupno
BRUTO VRIJEDNOST		
Vrijednost na početku godine	350.000	350.000
Povećanje	0	0
Smanjenje	0	0
Vrijednost na kraju godine	350.000	350.000
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI		
Vrijednost na početku godine	0	0
Povećanje	0	0
Smanjenje	0	0
Vrijednost na kraju godine	0	0
NETO VRIJEDNOST		
31.12.2022. godine	350.000	350.000
31.12.2021. godine	350.000	350.000

Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata (350.000 KM), odnosi se na učešće u kapitalu MK „Privrednik“ d.o.o. Bijeljina. Skupština akcionara je dana 30.06.2017. godine, donijela Odluku broj 560/17, o učešću u osnivanju Mikrokreditne organizacije “Privrednik” d.o.o. Bijeljina.

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj 059-0-Reg-17-000 341 od 11.05.2017. godine, upisano je osnivanje Mikrokreditne organizacije "Privrednik" sa sjedištem na adresi Društva, čija je osnovna djelatnost „ostalo odobravanje kredita” – šifra 64.92.

4.4. Zalihe, dati avansi i stalna sredstva klasifikovana kao sredstva namijenjena za prodaju

u KM

Opis	31.12.2022. godine	31.12.2021. godine
1. Materijal za izradu učinaka u skladištu	1.128.852	553.507
2. Rezervni dijelovi u skladištu	94	84
3. Alat, inventar i HTZ oprema u upotrebi	8.378	8.601
4. Gotovi proizvodi	32.390	2.394.722
5. Roba u veleprodajnim objektima	20.738	21.363
6. Roba u maloprodajnim objektima	33.327	28.450
7. Zalihe, bruto - ukupno (1 do 7)	1.223.780	3.006.728
8. Ispravka vrijednosti zaliha	32.035	19.419
I Zalihe, neto (7-8)	1.191.746	2.987.308
1. Dati avansi za zalihe i usluge povezanim pravnim licima	1.330.079	6.971
II Dati avansi - ukupno	1.330.079	6.971

Zalihe materijala i robe vrednuju se po nabavnim cijenama, a proizvodi po neto prodajnoj cijeni. Repromaterijal je bilansiran po nabavnoj vrijednosti. U cijenu repromaterijala, pored fakturne cijene i pripadajućih zavisnih troškova, zaračunava se dio razlike u cijeni koji služi za pokriće troškova, i koji se dovode u vezu sa nabavkom, distribucijom i finansiranjem nabavke materijala. Na dan bilansiranja evidentirane su zalihe gotovih proizvoda u iznosu od 32.390 KM, a odnose se na fermentisani duvan.

Za proizvodnju duvana koja se organizuje u kooperaciji sa fizičkim licima, pri čemu se prerada uslužno obavlja kod drugih, u Društvu se ne vodi računovodstvo proizvodnje/prerade duvana. Disponiranje troškova vrši se na osnovu specifikacije ulaganja u otkup i preradu duvana. Vrijednost zaliha gotovih proizvoda izvedena je alternativnim postupcima na osnovu podataka o realizovanim učincima u periodu prije i nakon dana bilansiranja. Evidencija vlastite proizvodnje duvana odstupa od propisanih pravila jer je računovodstveno tretirana kao kooperativni odnos sa proizvođačem, na bazi ugovora. Prilikom bilansiranja zaliha nije vršeno kvantifikovanje eventualnih troškova prodaje i alternativno vrednovanje po cijenama koštanja što predstavlja određeno odstupanje od zahtjeva MRS 2-Zalihe.

Dati avansi za zalihe i usluge povezanim pravnim licima (1.330.079 KM) odnose se na: Agro-Star d.o.o. (130.000 KM), Boksit a.d. Milići (349.947 KM), Privrednik MKD Bijeljina (850.000 KM) i ostali (132 KM).

Na osnovu uvida u dokumentaciju uvjerali smo se da se radi o kratkoročnim pozajmicama koje je Društvo dalo navedenim pravnim licima. Evidentiranje pozajmica na ovakav način nije u skladu sa članom 21. stav 2) i stav 3) Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 104/21) i MRS 1 – Prezentacija finansijskih izvještaja.

4.5. *Kratkoročna potraživanja i plasmani*

u KM

Opis	Kupci iz Republike Srpske	Kupci iz FBiH	Kupci iz Brčko Distrikta BiH	Kupci u inostranstvu	Ostala kratkoročna potraživanja	Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	PDV	Ukupno
Bruto stanje na početku godine	8.069	120.703	16.169	144.955	2.211	119.250	0	411.356
Bruto stanje na kraju godine	16.068	88.524	840	0	2.571	1.819.841	31.829	1.959.675
Ispravka vrijednosti na početku godine	0	0	0	0	0	0	0	0
Ispravka vrijednosti na kraju godine	0	0	0	0	0	524.401	0	524.401
NETO STANJE								0
31.12.2022. godine	16.068	88.524	840	0	2.571	1.295.440	31.829	1.435.274
31.12.2021. godine	8.069	120.703	16.169	144.955	2.211	119.250	0	411.356

Potraživanja od kupaca iz Republike Srpske na dan 31.12.2022. godine

R/b	Opis	Iznos (u KM)
1.	Milica –Komerc d.o.o.	4.148
2.	Gradapromet d.o.o.	2.684
3.	Ostali kupci	9.236
Ukupno		16.068

Potraživanja od kupaca iz Federacije BiH na dan 31.12.2022. godine

R/b	Opis	Iznos (u KM)
1.	Duhan d.d. Gradačac	88.524
Ukupno		88.524

Kratkoročni finansijski plasmani (1.295.440 KM), odnose se na sporna potraživanja u iznosu od 461.657 KM, koja su ispravljena u iznosu od 411.657 KM, (neto sporna potraživanja iznose 50.000 KM) i odnose se na blokirana novčana sredstva kod Bobar banke - stečajni postupak, kratkoročne plasmane u proizvodnji duvana (112.746 KM) koji su ispravljeni u 100% iznosu, ostali kratkoročni plasmani u proizvodnji (71.941 KM), uglavnom se odnose na ulaganja u repromaterijal za proizvodnju duvana kod kooperanata koji nisu izmirili dug iz proizvodnje i kratkoročno oročeni depozit kod Naše Banke a.d. Bijeljina na osnovu Ugovora o oročenom depozitu broj 02-2-0180-1582 od 08.08.2022. godine (1.173.498 KM).

4.6. *Gotovinski ekvivalenti i gotovina*

u KM

Opis	31.12.2022. godine	31.12.2021. godine
1. Poslovni račun - domaća valuta	66.974	46.729
2. Poslovni račun - strana valuta	28.646	77.853
3. Blagajna - domaća valuta	1.610	311
Gotovinski ekvivalenti i gotovina - ukupno (1 do 3)	97.230	124.893

Vanbilansna aktiva i pasiva

Vanbilansna evidencija u iznosu od 97.303 KM odnosi se na ostalu vanbilansnu aktivnu i pasivu.

KAPITAL**4.7. Struktura kapitala**

Opis	u KM	
	31.12.2022. godine	31.12.2021. godine
1. Akcijski kapital - obične akcije	4.951.658	4.951.658
I Osnovni i ostali kapital	4.951.658	4.951.658
1. Zakonske rezerve	0	0
II Rezerve - ukupno	0	0
1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije stalnih sredstava bez dugoročnih finansijskih plasmana	1.059.833	1.059.833
III Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobitci i gubici	1.059.833	1.059.833
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina		0
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine		0
IV Neraspoređeni dobitak (1 do 2)		0
1. Gubitak ranijih godina	631.358	396.145
2. Gubitak tekuće godine	155.959	235.213
V Gubitak do visine kapitala	787.317	631.358
KAPITAL (I do V)	5.224.174	5.380.133

Ukupan kapital Društva sa 31.12.2022. godine iznosi 5.224.174 KM, od toga osnovni kapital čini 4.951.658 KM, revalorizacione rezerve (1.059.833 KM), gubitak ranijih godina (631.358 KM) i gubitak tekuće godine u iznosu od 155.959 KM.

Revalorizacione rezerve su formirane procjenom vrijednosti stalnih sredstava i procijenjene vrijednosti građevinskih objekata (971.343 KM) od strane Petrović Aleksandra, stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke. Navedena procjena je prihvaćena kao fer vrijednost građevinskih objekata na dan 31.12.2020. godine i takva evidentirana u poslovnim knjigama Društva.

Prema pregledu sa internet prezentacije Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (www.crhovrs.org) struktura akcionara na 31.12.2022. godine je sljedeća:

R/B	Opis	% učešća
1.	Mihajlović Svetozar	30,00
2.	AGRO-STAR d.o.o. Bijeljina	24,85
3.	Savić Milica	21,53
4.	PREF a.d. Banja Luka	7,15
5.	Halilović Pašaga	5,44
6.	Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka	3,57
7.	DUIF Management Solutions - OAIF Profit Plus	1,49
8.	Celestina Igor	0,61
9.	Petrović Đoko	0,38
10.	Raiffeisen Bank d.d. BIH Sarajevo-kastodi	0,23
11.	Ostali	4,75
U k u p n o		100,00

4.8. Dugoročne obaveze*u KM*

Opis	31.12.2022. godine	31.12.2021. godine
1. Dugoročni krediti u zemlji	0	212.051
I Dugoročne obaveze - ukupno	0	212.051

4.9. Obaveze iz poslovanja, druge obaveze i tekuće obaveze za porez na dobit*u KM*

Opis	31.12.2022. godine	31.12.2021. godine
1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	195.583	0
2. Dobavljači iz Republike Srpske	32.211	30.496
3. Dobavljači iz Federacije BiH	0	1.537
4. Dobavljači iz Brčko Distrikta BiH	819	14.006
I Obaveze iz poslovanja - ukupno (1 do 4)	228.613	46.039
1. Obaveze za porez na dodatu vrijednost po osnovu razlike između obračunatog i akontacionog poreza na dodatu vrijednost	0	37.983
II Obaveze za porez na dodatu vrijednost	0	37.983
1. Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova	651	1.463
III Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	651	1.463
Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze - ukupno (I do III)	229.264	85.579

4.10. Kratkoročne finansijske obaveze, tekući dio dugoročnih finansijskih obaveza i kratkoročne obaveze klasifikovane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje*u KM*

Opis	31.12.2022. godine	31.12.2021. godine
1. Kratkoročni krediti u zemlji	52.096	0
I Kratkoročne finansijske obaveze - ukupno	52.096	0

4.11. Pasivna vremenska razgraničenja*u KM*

Opis	31.12.2022. godine	31.12.2021. godine
1. Kratkoročna rezervisanja	1.213.443	606.721
Pasivna vremenska razgraničenja - ukupno	1.213.443	606.721

Kratkoročna rezervisanja (1.213.443 KM) formirana su na osnovu Odluka Upravnog odbora Društva, na ime potencijalnih obaveza prema UIO BiH.

4.12. Poslovni prihodi

u KM

Opis	31.12.2022. godine	31.12.2021. godine
1. Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj	1.256.093	1.028.628
2. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	878.442	376.627
I Prihod od prodaje robe - ukupno	2.134.535	1.405.255
1. Prihodi od prodaje proizvoda u Republici Srpskoj	0	61.116
2. Prihodi od prodaje proizvoda u Federaciji BiH	379.049	870.234
3. Prihodi od prodaje proizvoda u Brčko Distriktu BiH	657.307	1.232.808
4. Prihodi od prodaje proizvoda na stranom tržištu	1.947.276	0
II Prihodi od prodaje proizvoda - ukupno (1 do 4)	2.983.632	2.210.251
III Prihodi od prodaje - ukupno (I+II)	5.118.167	3.615.506
1. Smanjenje vrijednosti zaliha gotovih proizvoda, nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	-2.450.277	1.878.394
IV Promjena vrijednosti zaliha učinaka - ukupno	-2.450.277	1.878.394
1. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, podsticaja i slično	2.000	9.207
2. Prihodi od zakupnina	17.070	17.157
3. Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja	4.635	25.962
V Drugi poslovni prihodi - ukupno (1 do 3)	23.705	52.326
VI Poslovni prihodi - ukupno (I do V)	2.691.595	1.789.438

4.13. Ostali poslovni prihodi i prihodi od pridruženih preduzeća

u KM

Opis	31.12.2022. godine	31.12.2021. godine
1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	377	1.101
2. Dobici po osnovu prodaje materijala	103.048	115.314
3. Viškovi	9.917	0
4. Dobici od naplaćenih ranije otpisanih potraživanja	8.655	0
5. Prihodi od otpisa obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja, dobici od prestanka priznavanja sredstava uzetih u zakup i ostali nepomenuti prihodi	52.433	38
I Ostali prihodi - ukupno (1 do 5)	174.430	116.454
1. Dobici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	275	0
II Prihodi od usklađivanja vrijednosti imovine - ukupno	275	0
III Ostali poslovni prihodi - ukupno (I do II)	174.704	116.454
1. Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina	0	331
Prihodi po osnovu primjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	0	331

Dobici po osnovu prodaje materijala, odnose se realizaciju RUC materijala (103.048 KM).

4.14. Finansijski prihodi

u KM

Opis	31.12.2022. godine	31.12.2021. godine
1. Prihodi od kamata	36.678	18.926
2. Ostali finansijski prihodi	7.864	231.621
I Finansijski prihodi - ukupno (1 do 2)	44.542	250.548

Ostali finansijski prihodi (7.864 KM), odnose se na naknadno odobreni rabat od dobavljača (619 KM) i ostali finansijski prihodi (7.245 KM).

4.15. Poslovni rashodi

u KM

Opis	31.12.2022. godine	31.12.2021. godine
1. Nabavna vrijednost prodane robe	1.237.483	1.010.410
I Nabavna vrijednost robe - ukupno	1.237.483	1.010.410
1. Troškovi materijala za izradu	623.242	255.774
2. Troškovi ostalog (režijskog) materijala	12.846	12.859
3. Troškovi goriva i energije	15.485	18.979
II Troškovi materijala - ukupno (1 do 3)	651.572	287.612
1. Troškovi bruto plata	274.475	274.759
2. Troškovi bruto naknada plata	0	34.820
3. Troškovi bruto naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	19.045	18.849
4. Troškovi otpremnina, nagrada i pomoći u skladu sa propisima o radu	7.671	0
5. Troškovi zaposlenih na službenom putu	2.388	231
6. Troškovi bruto ostalih ličnih rashoda	57.543	3.670
III Troškovi bruto zarada i naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (1 do 6)	361.122	332.329
1. Troškovi transportnih usluga	25.668	17.670
2. Troškovi usluga održavanja	3.367	13.827
3. Troškovi reklame i propagande	3.280	918
4. Troškovi ostalih usluga	4.893	13.548
IV Troškovi proizvodnih usluga - ukupno (1 do 4)	37.207	45.964
V Troškovi amortizacije	97.606	113.437
VI Troškovi rezervisanja	606.721	501.247
1. Troškovi neproizvodnih usluga	10.869	10.956
2. Troškovi reprezentacije	11.480	5.214
3. Troškovi premije osiguranja	2.267	1.919
4. Troškovi platnog prometa	10.346	11.495
5. Troškovi članarina	827	1.270
6. Troškovi poreza	7.852	8.719
7. Troškovi doprinosa	319	0
8. Ostali nematerijalni troškovi	7.217	1.323
VII Nematerijalni troškovi - ukupno (1 do 8)	51.177	40.897
VIII Poslovni rashodi - ukupno (I do VII)	3.042.889	2.331.895

Troškovi materijala za izradu

R/b	Opis	Iznos (u KM)
1.	Troškovi osnovnog materijala	623.242
U k u p n o		623.242

Troškovi goriva i energije

R/b	Opis	Iznos (u KM)
1.	Goriva i maziva	4.920
2.	Električna energija	4.770
3.	Troškovi gasa	5.795
U k u p n o		15.485

Troškovi transportnih usluga

R/b	Opis	Iznos (u KM)
1.	Troškovi transportnih usluga	22.612
2.	Troškovi PTT usluga	2.964
3.	Intrnet usluge	9
4.	Troškovi RTV takse	83
U k u p n o		25.668

Troškovi ostalih usluga

R/b	Opis	Iznos (u KM)
1.	Troškovi komunalnih usluga	1.595
2.	Troškovi ostalih proizvodnih usluga	3.298
U k u p n o		4.893

Troškovi neproizvodnih usluga

R/b	Opis	Iznos (u KM)
1.	Troškovi advokatskih usluga	600
2.	Troškovi računovodstvenih usluga	3.218
3.	Troškovi revizije finansijskih izvještaja	2.200
4.	Ostale neproizvodne usluge	4.851
U k u p n o		10.869

4.16. Ostali poslovni rashodi*u KM*

Opis	31.12.2022. godine	31.12.2021. godine
1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	0	132
2. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	0	96
3. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	16.692	1.234
I Ostali rashodi - ukupno (1 do 3)	16.692	1.461
1. Obezbjeđenje zaliha materijala i robe	0	4.807
II Rashodi po osnovu obezbjeđenja imovine	0	4.807
III Ostali poslovni rashodi - ukupno (I do II)	16.692	6.268
Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina	424	2.305
Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz prethodnih godina	424	2.305

4.17. Finansijski rashodi*u KM*

Opis	31.12.2022. godine	31.12.2021. godine
1. Rashodi kamata	6.796	51.515
Finansijski rashodi - ukupno	6.796	51.515

Rashodi kamata

R/b	Opis	Iznos (u KM)
1.	Rashodi kamata po kreditima	6.787
2.	Zatezne kamate	9
U k u p n o		6.796

4.18. Sudski sporovi

Prema izjavi ovlaštenog lica Društva, sa stanjem na dan 31.12.2022. godine Društvo nije imalo sudskih sporova.

4.19. Transakcije sa povezanim licima

Povezana lica, sa kojima je Društvo u 2022. godini imalo poslovne odnose su Agro Star Bijeljina, Sport Print i MKD Privrednik Bijeljina. Izvršene transakcije sa ovim licima se daju u sljedećem pregledu:

u KM

Opis	Transakcije sa dobavljačima - povezanim licima		Transakcije sa povezanim licima po osnovu datih avansa-pozajmica	
	Agro Star Bijeljina	Sport Print Bijeljina	Agro Star Bijeljina	Privrednik KMD Bijeljina
Stanje na dan 01.01.2022. godine	0	0		
Dugovni promet za period 01.01.-31.12.2022. godine	72.139	2.496	180.000	850.000
Potražni promet za period 01.01.-31.12.2022. godine	72.139	2.496	50.000	0
<i>Saldo potraživanja /obaveza na dan 31.12.2022. godine</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>850.000</i>

Prema obrazloženju ovlaštenog lica Društva, transakcije sa povezanim pravnim licima se vrše po tržišnim cijenama, odnosno po principu „van dohvata ruke“.

4.20. Poreski rizici

Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trenutno imaju više zakona koji regulišu razne poreze uvedene od strane nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatu vrijednost, porez na dobit i poreze na plate (obavezne poreze), zajedno sa drugim porezima. Pored toga, zakoni kojima se regulišu ovi porezi nisu bili primjenjivani duže vrijeme za razliku od razvijenijih tržišnih privreda, dok su propisi kojim se vrši implementacija ovih zakona često nejasni ili ne postoje. Shodno tome, u pogledu pitanja vezanih za poreske zakone ograničen je broj slučajeva koji se mogu koristiti kao primjer. Često postoje razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju zakonskih odredbi što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa. Poreske prijave, zajedno sa drugim oblastima zakonskog regulisanja (na primjer, pitanja carina i devizne kontrole) su predmet pregleda i kontrola od više ovlašćenih organa kojima je zakonom omogućeno propisivanje jako strogih kazni i zateznih kamata.

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Društva mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznjetog, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Društvu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajniji od onog u zemljama sa razvijenijim poreskim sistemom.

Društvo u toku 2022. godine nije imalo kontrolu od strane Poreske Uprave Republike Srpske kao ni Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

4.21. Naknadni događaji

Prema izjavi ovlaštenog lica Društva, nakon datuma bilansa do dana izrade revizorskog izvještaja nisu nastali događaji koji zahtijevaju korekcije ili objavljivanje u finansijskim izvještajima ili u napomenama uz finansijske izvještaje u odnosu na objelodanjivanja na dan 31.12.2022. godine.